




- 1) Descargar lo diccionari :
 - gascon : abrac.at/corrllogasc
 - lengadocian : abrac.at/corrloleng
- 2) Dens LibreOffice : Utís > Gestionari de las extensions
- 3) Clicar sus « Ajustar » puish navegar dinc au diccionari
- 4) Barrar e tornar obrir LibreOffice

Tà emplegà'u, verificar que la lengaa baish de la frinèsta be n'ei « occitan ». Sinon, clicar sus la lenga e cambiar.



Windows

- 1) Descargar lo diccionari :
 - gascon : abrac.at/corrchrgascw
 - lengadocian : abrac.at/corrchrlengw
- 2) Executar lo fichèr descargat e seguir las instruccions



Linux

- 1) Descargar lo diccionari :
 - gascon : abrac.at/corrchrgascl
 - lengadocian : abrac.at/corrchrlengl
- 2) Descompressar lo fichèr
- 3) Obrir un terminau dens lo dossièr e « ./install.sh »



Firefox

- 1) Clicar suu ligam deu plug-in :
 - gascon : abrac.at/corrfiregasc
 - lengadocian : abrac.at/corrfirefleng
- 2) Clicar sus « Ajustar a Firefox »
- 3) Clicar sus « Qu'èi comprés »

Tà emplegà'u, clic dret dens los espacis de tèxte. Dens lo menut « lengas », causir l'occitan.



Thunderbird

- 1) Descargar lo diccionari :
 - gascon : abrac.at/corrthundgasc
 - lengadocian : abrac.at/corrthundleng
- 2) Dens lo menut de Thunderbird : Modules complementaris > Modules complementaris
- 3) Clic sus puish « Installar un module a partir deu fichèr »
- 4) Causir lo fichèr deu diccionari descargat
- 5) Clicar sus « Installar adara »

Tà emplegà'u, clicar sus la lenga per defauta abaish de la frinèsta e causir l'occitan.

